



Broj: 01-193/16
Vareš, 29.12. 2016. godine

Na osnovu člana 52. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Vareš – Prečišćeni tekst, broj: 01-109/09 od 29.04.2009. godine i broj: 01-16/12 od 30.01.2012 godine, Općinsko vijeće Vareš na 2. sjednici održanoj 29.12.2016. godine, d o n o s i

PROGRAM RADA

Općinskog vijeća Vareš za 2017. godinu

I – UVOD

U skladu sa pravima i obavezama utvrđenim u Ustavu, Zakonu, Statutu općine Vareš – Prečišćeni tekst i Poslovniku o radu Općinskog vijeća Vareš – Prečišćeni tekst, Općinsko vijeće Vareš (u daljem tekstu: Vijeće) utvrđuje Program rada za 2017. godinu.

Program rada Vijeća utvrđuje poslove i zadatke Vijeća, njihov kratak sadržaj i način izvršavanja, sa nosiocima izrade, predlagačem i rokovima za razmatranje pojedinih pitanja.

Programske aktivnosti Vijeća u 2017. godini su utvrđene ustavnim položajem Općine kao jedinice lokalne samouprave, Statutom općine kojim su utvrđene nadležnosti Vijeća kao predstavničkog tijela, te utvrđenom politikom razvoja općine.

Program rada Vijeća za 2017. godinu čine akti iz normativno - pravne, studijsko - analitičke i informaciono - dokumentacione djelatnosti iz nadležnosti Vijeća.

Vijeće će u 2017. godini, poštujući proceduru propisanu Poslovníkom, uzimati u razmatranje nacрте i prijedloge odluka i drugih akata ovlaštenih predlagača kao i inicijative upućene prema Vijeću od ovlaštenih podnosilaca.

Pored zadataka iz nadležnosti Vijeća ovim Programom će biti obuhvaćene teme o aktuelnim životnim pitanjima građana općine Vareš.

Vijeće će razmatrati pitanja kao što su izbor, imenovanja i razrješenja, donošenje određenih akata i rješenje iz oblasti prostornog uređenja, imovinsko-pravne oblasti, kao i akte koje predloži Općinski načelnik.

S ciljem sagledavanja stanja u određenim oblastima iz nadležnosti Vijeća i preduzimanje mjera za poboljšanje u tim oblastima, Programom je planirano i razmatranje informacija i izvještaja.

Vijeće će razmatrati i druga pitanja koja nisu utvrđena ovim Programom rada ako se ukaže potreba za njihovim razmatranjem kao i akte viših nivoa vlasti u BiH.

II – SADRŽAJ PROGRAMA
A) STUDIJSKO –ANALITIČKI I INFORMACIONO – DOKUMENTACIONI
AKTI

Razdoblje: januar - mart

1. Izvještaj o izvršenju općinskog budžeta/proračuna u 2016. godini.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
2. Informacija o stanju u oblasti privrede i nezaposlenim licima koja se vode kod Biroa za zapošljavanje Vareš po kvalifikacionoj, starosnoj i polnoj strukturi.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
3. Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Vareš i Općinskog načelnika za 2016. godinu.
Nositelj izrade: Općinski načelnik i Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko - invalidsku zaštitu.
Predlagač: Općinski načelnik.
4. Informacija o aktivnosti Općinskog načelnika po pitanju izmirenja duga Općine Vareš, po rješenju Kantonalnog poreznog ureda Zenica.
Nositelj izrade: Općinski načelnik.
Predlagač: Općinski načelnik.
5. Informacija o provođenju Strategije prema mladima Općine Vareš za period juni 2013.- juni 2016.godine, za 2016. godinu.
Nositelj izrade: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko - invalidsku zaštitu.
Predlagač: Općinski načelnik.
6. Informacija o provođenju Strategije razvoja poljoprivredne proizvodnje na području općine Vareš za period 2014. - 2018. godina, za 2016. godinu.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
7. Informacija o provođenju Strategije razvoja i unapređenja socijalne zaštite Općine Vareš za period 2014. - 2017. godina, za 2016. godinu.
Nositelj izrade: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko - invalidsku zaštitu i JU Centar za socijalni rad.
Predlagač: Općinski načelnik.
8. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Vareš za 2016. godinu.
Nositelj izrade: Stručna služba Općinskog vijeća i predsjedavajući Vijeća.
Predlagač: Kolegij OV.
9. Izvještaj o radu PS Vareš s ocjenom stanja sigurnosti za 2016. godinu.
Nositelj izrade: PS Vareš.

10. Prijedlog Programa rada Općinskog načelnika za 2017. godinu.
Nositelj izrade: Općinski načelnik.
Predlagač: Općinski načelnik.
11. Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica u 2016. godini.
Nositelj izrade: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko - invalidsku zaštitu.
Predlagač: Općinski načelnik.
12. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih Općinskih službi za upravu u 2016. godini.
Nositelj izrade: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu.
Predlagač: Općinski načelnik.
13. Izvještaj o provođenju Odluke o komunalnom redu općine Vareš za 2016. godinu.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
14. Informacija o projektima obnove stambenih objekata na području općine Vareš u 2016. godini.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
15. Prijedlog Strategije integralno razvoja Općine Vareš za period 2017.-2026. godina.
Nositelj izrade: Stručni tim Općine u saradnji sa UNDP-om.
Predlagač: Općinski načelnik.

Razdoblje: april – juni

16. Prijedlog Plana zaštite od po požara na području općine Vareš.
Nositelj izrade: Služba za civilnu zaštitu.
Predlagač: Općinski načelnik.
17. Informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
18. Informacija o provođenju Vansudske nagodbe, Općine Vareš i Zeničko-dobojskog kantona, o načinu izmirenja obaveza po osnovu Zakona o Šumama Federacije BiH.
Nositelj izrade: Općinski načelnik.
Predlagač: Općinski načelnik.

19. Informacija o ostvarenim prihodima u 2016. godini po osnovu odluka Općinskog vijeća Vareš, i to:
1. Odluke o općinskim administrativnim taksama,
 2. Odluke o općinskim komunalnim taksama,
 3. Odluke o komunalnoj naknadi,
 4. Odluke o građevinskom zemljištu.
- Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
20. Izvještaj o realizaciji Odluke općinskog fonda za vatrogastvo u 2016. godini.
Nositelj izrade: Služba za civilnu zaštitu.
Predlagač: Općinski načelnik.
21. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesijama za 2016. godinu.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
22. Informacija o stanju opremljenosti PVJ Općine Vareš.
Nositelj izrade: Služba za civilnu zaštitu.
Predlagač: Općinski načelnik.
23. Izvještaj o radu i poslovanju JKP d.o.o. Vareš za 2016. godinu.
Nositelj izrade: Skupština i uprava Javnog preduzeća.
Predlagač: Skupština JP.
24. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš za 2016. godinu.
Nositelj izrade: Skupština i uprava Javnog preduzeća.
Predlagač: Skupština JP.
25. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Vareš, za 2016. godinu.
Nositelj izrade: Skupština i uprava Javnog preduzeća.
Predlagač: Skupština JP.
26. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Vareš, za 2016. godinu.
Nositelj izrade: Upravni odbor i direktor JU Centar za socijalni rad Vareš.
Predlagač: Upravni odbor.
27. Izvještaj o radu JU Opća biblioteka Vareš za 2016. godinu.
Nositelj izrade: Upravni odbor i direktor JU Opća biblioteka Vareš.
Predlagač: Upravni odbor.
28. Izvještaj o radu JPU " Dječiji vrtić " Vareš za 2016. godinu.
Nositelj izrade: Upravni odbor i direktor JPU.
Predlagač: Upravni odbor.
29. Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području općine Vareš u 2016. godini.
Nositelj izrade: Upravni odbor i Menadžment JU Dom zdravlja Vareš.
Predlagač: Upravni odbor.

30. Izvještaj o izvršenju općinskog budžeta/proračuna za period I-III 2017. godine.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
31. Izvještaj o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti za 2016. godinu.
Nositelj izrade: Stručna komisija imenovana od strane OV.
Predlagač: Općinski načelnik.
32. Prijedlog Programa obilježavanja Dana općine Vareš, u 2017. godini.
Nositelj izrade: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko - invalidsku zaštitu i Stručna služba OV.
Predlagač: Općinski načelnik.
33. Informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcionog/akcijskog plana za općinu Vareš u 2016. godini.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
34. Informacija o stepenu implementacije Plana upravljanja otpadom općine Vareš 2014-2019. godine.
Nositelj izrade: Radna grupa.
Predlagač: Općinski načelnik.
35. Informacija o stanju imovine Općine Vareš.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.

Razdoblje: juli – septembar

36. Izvještaj o izvršenju općinskog budžeta/proračuna za period I-VI 2017. godine.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
37. Informacija o stanju u oblasti prevoza u lokalnom i međugradskom saobraćaju na području općine Vareš.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
38. Informacija o stanju lokalne i regionalne putne mreže na području općine Vareš.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
39. Informacija o rekonstrukciji i izgradnji regionalnog puta R-444-Podlugovi-Breza-Vareš-Vijaka-Podkamensko i R444a Vareš-Bobovac-Kraljeva Sutjeska.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
40. Informacija o ostvarivanju osnovnih i dopunskih prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite na području općine Vareš.
Nositelj izrade: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko - invalidsku zaštitu.
Predlagač: Općinski načelnik.

41. Informacija o vodosnabdijevanju i odvozu smeća na području općine Vareš i održavanju javnih površina.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije i JKP d.o.o. Vareš.
Predlagač: Općinski načelnik.
42. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Vareš za prvo polugodište 2017. godine.
Nositelj izrade: Stručna služba Općinskog vijeća i predsjedavajući Vijeća.
Predlagač: Kolegij OV.
43. Informacija o stanju i održavanju nacionalnih spomenika na području općine Vareš, kulturno-historijskih spomenika i spomen obilježja na općini Vareš.
Nositelj izrade: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu.
Predlagač: Općinski načelnik.
44. Informacija o ostvarenoj saradnji i realizovanim projektima NVO sektora sa područja općine Vareš sa posebnim osvrtom na rad udruženja iz oblasti kulture i sporta.
Nositelj izrade: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko - invalidsku zaštitu.
Predlagač: Općinski načelnik.
45. Informacija o stipendiranju i stipendistima općine Vareš u 2016/2017. godini.
Nositelj izrade: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko - invalidsku zaštitu.
Predlagač: Općinski načelnik.

Razdoblje: oktobar – decembar

46. Informacija o realizaciji projekata infrastrukture i kapitalnim ulaganjima na području općine Vareš od strane Općine i drugih nivoa vlasti u 2016. godini.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
47. Informacija o realiziranim projektima deminiranja kao preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš.
Nositelj izrade: Služba za civilnu zaštitu.
Predlagač: Općinski načelnik.
48. Informacija o primjeni Etičkog kodeksa vijećnika u Općinskom vijeću Vareš.
Nositelj izrade: Etička komisija Općinskog vijeća.
Predlagač: Etička komisija Općinskog vijeća.
49. Informacija o stanju napajanja električnom energijom na području općine Vareš i mjerama na poboljšanje iste.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.

50. Informacija o realizaciji Programa finansiranja komunalnih djelatnosti za 2016. godinu.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
51. Izvještaj o stanju zaštite od požara na području općine Vareš sa akcentom na realizaciju Plana zaštite od požara.
Nositelj izrade: Služba za civilnu zaštitu.
Predlagač: Općinski načelnik.
52. Informacija o stanju poljoprivredne proizvodnje na području općine Vareš za 2017. godinu.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
53. Prijedlog Programa finansiranja komunalnih djelatnosti za 2018. godinu.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
54. Informacija o realizaciji projekata infrastrukture na području općine Vareš za 2017. godinu.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
55. Informacija o postignutom uspjehu u školskoj 2016/2017 godini u OŠ „Vareš“, OŠ „Vareš Majdan“ i MSS „Nordbat-2“ Vareš.
Nositelj izrade: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko - invalidsku zaštitu.
Predlagač: Općinski načelnik.
56. Izvještaj o realizaciji strategije razvoja lokalnih cesta i srednjoročnog Programa održavanja zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove lokalnih cesta.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
57. Prijedlog Programa rada OV za 2018. godinu.
Nositelj izrade: Kolegij OV i Stručna služba OV.
Predlagač: Kolegij OV.
58. Izvještaj o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za period I-IX 2017. godine.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
59. Izvještaj o realizaciji Programa rekonstrukcije, izgradnje i obnove lokalnih cesta za 2017. godinu.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.

B) NORMATIVNO – PRAVNI AKTI

1. Prijedlog Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni u 2016. godini m² korisne stambene površine u državnom vlasništvu na području općine Vareš.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok: I kvartal 2017. godine.
2. Prijedlog Odluke o držanju domaćih životinja na području Općine Vareš.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok: II kvartal 2017. godine.
3. Prijedlog Odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na području općine Vareš.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok: I kvartal 2017. godine.
4. Prijedlog Odluke o općinskim komunalnim taksama.
Nositelj izrade : Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok:I kvartal 2017. godine.
5. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica na području Općine Vareš.
Nositelj izrade: Služba za opću upravu, društvenu djelatnosti i bračku-invalidsku zaštitu.
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok:II kvartal 2017. godine.
6. Prijedlog Odluke o razvrstavanju lokalnih cesta na području Općine Vareš.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok:III kvartal 2017. godine.
7. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije integralnog razvoja općine Vareš za period 2017.-2026. godina.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok: I kvartal 2017. godine.
8. Prijedlog Odluke o dodjeli općinskih priznanja i nagrada općine Vareš za 2017. godinu.
Nositelj izrade: Služba za opću upravu, društvenu djelatnosti i bračku-invalidsku zaštitu.
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok: II kvartal 2017. godine.

9. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za 2018. godinu.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok: IV kvartal 2017. godine.
10. Nacrt budžeta/proračuna općine Vareš za 2018. godinu.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok: IV kvartal 2017. godine.
11. Prijedlog budžeta/proračuna općine Vareš za 2018. godinu.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok: IV kvartal 2017. godine.
12. Nacrt Odluke o izvršenju budžeta/proračuna općine Vareš za 2018. godinu.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok: IV kvartal 2017. godine.
13. Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta/proračuna općine Vareš za 2018. godinu.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok: IV kvartal 2017. godine.
14. Prijedlog Odluke o utvrđivanju površina za parkiranje motornih vozila.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok: I kvartal 2017. godine.
15. Prijedlog Zaključka o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta Općine Vareš i Poslovnika o radu OV.
Nositelj izrade: Komisija za statutarna pitanja i propise.
Predlagač: Komisija za statutarna pitanja i propise.
Rok: IV kvartal 2017. godine.
16. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za političke stranke u Općinskom vijeću Vareš iz budžeta Općine Vareš za 2017. godinu.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije i Stručna služba OV.
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok: I kvartal 2017. godine.
17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Stručne komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina.
Nositelj izrade: Političke stranke zastupljene u OV i Komisija za izbor i imenovanja
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok: II kvartal 2017. godine.

18. Nacrt i Prijedlog Urbanističkog plana općine Vareš.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok: IV kvartal 2017. godine.
19. Prijedlog Odluke o određivanju prostora za mirna okupljanja bez prijave.
Nositelj izrade: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, invalidsko-boračku zaštitu.
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok: II kvartal 2017. godine.
20. Prijedlog Odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica sa područja općine Vareš.
Nositelj izrade: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, invalidsko-boračku zaštitu.
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok: II kvartal 2017. godine.
21. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara na području općine Vareš.
Nositelj izrade: Služba za civilnu zaštitu
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok: II kvartal 2017. godine.
22. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove lokalnih cesta za 2018. godinu.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok: IV kvartal 2017. godine.
23. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju potreba općine Vareš za period od 01. januara/siječanja do 31. marta/ožujka 2018. godinu.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije.
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok: IV kvartal 2017. godine.

III - U skladu sa Odlukama Općinskog vijeća Vareš, Vijeće će održati svečane sjednice u povodu 1. marta-Dana nezavisnosti BiH, 25. novembra-Dana državnosti BiH i 16. augusta-Dan Općine Vareš.

IV - RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA VAREŠ

Radna tijela Općinskog vijeća će tokom cijele godine u pripremi za sjednice OV razmatrati akte i materijale iz sadržaja Programa rada, davati mišljenja Općinskom vijeću, te putem Zapisnika izvijestiti Vijeće, odnosno vršiti poslove koji su im određeni Poslovníkom o radu OV i drugim aktima.

Prije održavanja sjednice OV, ovlašteni predlagač će dostaviti materijal na razmatranje komisiji. Komisija kao radno tijelo OV razmatrati će materijale koji su joj upućeni radi zauzimanja stavova i mišljenja o čemu će izvijestiti OV.

Općinsko vijeće će po ukazanoj potrebi donositi odluke o autentičnom tumačenju akata koje donosi Općinsko vijeće.

V - ZADACI I CILJEVI PROGRAMA

Realizacijom zadataka utvrđenih u Programu rada Općinskog vijeća za 2017. godinu, mnoge oblasti iz nadležnosti Općine uskladit će se s propisima viših nivoa vlasti, čime će se stvoriti pretpostavke za bolje funkcioniranje Općine.

Za izvršenje utvrđenih zadataka iz Programa rada Općinskog vijeća zadužen je u principu Općinski načelnik, kao rukovoditelj Jedinственог općinskog organa uprave Općine Vareš.

Utvrđeni zadaci samo obvezuju Jedinствени općinski organ uprave, a ničim ga ne ograničavaju u poduzimanju i drugih mjera i aktivnosti glede realizacije, kako utvrđenih ciljeva, tako i u izvršavanju njenih ostalih obaveza utvrđenih važećim propisima.

Zadaci utvrđeni Programom rada Općinskog vijeća Vareš su samo okvirni i određeni u minimumu. Ovlašteni predlagači i obrađivači se ovim programom ne limitiraju, nego od njih, Općinsko vijeće očekuje nove inicijative i prijedloge u toku 2017. godine, koji će se po propisanoj proceduri u Poslovníku o radu Općinskog vijeća uvrštavati u dnevni red sjednica OV.

Nositelji izrade akata i ovlašteni predlagači će kod izrade, podnošenja i dostavljanja akata, obavezno se pridržavati Jedinствениh pravila za izradu pravnih propisa u ZE-DO kantonu i odredbi utvrđenih u Poslovníku o radu Općinskog vijeća Vareš.

Nositelji izrade će materijale obrađivati stručno, kvalitetno i sa prijedlogom zaključaka koji će odražavati sadržaj materijala i koji će biti realno postavljeni i provedivi.

Ovlašteni predlagač po ovom programu dostavlja akte Stručnoj službi OV u daljnju proceduru do 15-og u toku mjeseca u materijalnom i elektronskom obliku na jezicima i pismima u skladu sa Statutom općine Vareš.

Nositelji izrade akata pod rednim brojem **23, 24, 25, 26, 27, i 28**, materijale za razmatranje na sjednici OV, uradit će u skladu sa Odlukom o utvrđivanju metodologije za izradu izvještaja o radu javnih preduzeća i javnih ustanova broj: 01-123/15. od 30. 07. 2015. godine, i dostavit će u 20 (dvadeset) primjeraka Stručnoj službi OV.

Program se dostavlja svim nositeljima izrade, predlagaču i drugim subjektima koji imaju utvrđene obaveze po ovom Programu.

VI - STUPANJE NA SNAGU

Program rada Općinskog vijeća Vareš stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj tabli Općine Vareš i na web stranici Općine Vareš.

**PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA**

Kenan Kamenjaš